

t48\_qc\_lang2  
(TMcmPnjAXgu23w7bBp9gavemSsaWeGrXqhJ)

October 27, 2020

Let  $m1\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k9\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v3\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_qc\_lang2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k18\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k13\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1\_qc\_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k9\_qc\_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k9\_qc\_lang1 X0)) \Rightarrow ((r1\_qc\_lang2 \\ X0 X1 (k13\_qc\_lang1 X0 X2)) \Leftrightarrow (X1 = X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_qc\_lang1 X0) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k9\_qc\_lang1 \\ X0))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k18\_qc\_lang1 X0 X1) (k9\_qc\_lang1 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1\_qc\_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k9\_qc\_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((v3\_qc\_lang1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k9\_qc\_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((X2 = k18\_qc\_lang1 X0 X1) \Leftrightarrow (X1 = k13\_qc\_lang1 X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1\_qc\_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k9\_qc\_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k9\_qc\_lang1 X0)) \Rightarrow ((v3\_qc\_lang1 \\ X1 X0) \Rightarrow ((r1\_qc\_lang2 X0 X2 X1) \Leftrightarrow (X2 = k18\_qc\_lang1 X0 X1)))))) \end{aligned}$$